

FÊRISÎ
Û
BACGIR

...ji ber ku her kesê ku xwe
bilind bike, wê nizim bibe;
û yê ku xwe nizm bike,
wê bilind bibe. LÛQA 18:14

Û wî ev mesela ji hinekên ku bi xwe ewle bûn ku rastdar in û yên din kêm dibînin re got. yek Fêrisî û yê din bacgir e. Fêrisî rawesta û ji xwe re weha dua kir: «Ya Xwedê, ez ji te re şikir dikim, ku ez ne wek mirovên din im, xiravkar, neheq, zînakar, an jî wek vî bacgir. Ez di hefteyê de du caran rojî digirim, ez dehyeka her tiştê xwe didim. Û bacgir jî ji dûr ve rawesta, bi qasî ku çavên xwe ber bi ezmên ve nekişand, li sînga xwe xist û got: «Xwedê li min gunehkarekî were rehmê.» Ez ji we re dibêjim, ev zilam ji yê din bêtir rastdar daket mala xwe. Çimkî her kesê ku xwe bilind bike, wê nizim bibe. û yê ku xwe nizm bike, wê bilind bibe. LÛQA 18:9-14

... ew qîrîna diltenikan ji bîr nake. ZEBÛR 9:12

XUDAN wê hemû lêvên xwerû û zimanê ku quretî dipeyive bibire: ZEBÛR 12:3

Xwezî bi wî mirovê ku baweriya xwe bi Xudan tîne, hurmetê nade pozbilindan û yên ku dev ji derewan bernadin. ZEBÛR 40:4

Xudan bilind be jî, ji niziman re hurmeta wî heye, lê pozbilindan ji dûr ve nas dike. ZEBÛR 138:6

Gava ku quretî tê, wê hingê şerm tê, lê şehrezayî bi yên nizim re ye. Metelok 11:2

Xudan wê mala pozbilindan xera bike, lê wê sînorê jinebiyê ava bike. Metelok 15:25

Tirsa Xudan şîreta şehrezayiyê ye; û li ber namûsê nefsbiçûk e. Metelok 15:33

Her kesê ku bi dil pozbilind e, li ber Xudan mehrûm e:
Her çiqas dest bi hev re bibe, ew bê ceza namîne.
Metelok 16:5

Serbilindî li ber hilweşînê, û ruhê qure li ber
hilweşînê diçe. Çêtir e ku meriv bi yên nizm re dilnizm be,
ne ku xenîmet bi serbilindan re parve bike.
Metelok 16:18-19

Li ber helakê dilê mirov pozbilind e û li ber rûmetê nefsbiçûk e. Metelok 18:12

Bi dilnizmî û tirsa Xudan dewlemendî, rûmet û jiyan hene.
Metelok 22:4

Serbilindiya mirov wê wî nizim bike, lê rûmet wê bi ruhê nefsbiçûk bigire. Metelok 29:23

Yê xerab di quretiya xwe de zilmê li belengazan dike. Çimkî yê xerab bi daxwaza dilê xwe pesnê xwe dide û çavbirçîyê ku Xudan jê nefret dike, pîroz dike. Yê xerab, bi serbilindiya rûyê xwe, li Xwedê negere: Xwedê ne di hemî ramanên wî de ye. ZEBÛR 10:2-4

Ma kî te ji yê din cuda dike? û çi heye ku te nestandiye? îcar eger te ew standiye, çima tu pesnê xwe didî, wekî ku te ew qebûl nekiribe? 1 Korîntî 4:7

Lê ew bêtir keremê dide. Ji ber vê yekê ew dibêje, Xwedê li hember pozbilindan radiweste, lê keremê dide yên nefsbiçûk. AQÛB 4:6

Bi vî awayî, hûn biçûktir, xwe bidin ber mezinan.
Erê, hûn hemû jî bindestê hev bin, cil û bergên nefsbiçûkî li xwe bikin. Ji ber vê yekê di bin destê Xwedê yê hêzdar de xwe nizm bikin, da ku ew we di wextê xwe de bilind bike: 1 PETERS 5:5-6

Çimkî her tiştê ku li dinyayê ye, xwesteka bedenê, xwesteka çavan û quretiya jiyanê ne ji Bav e,
lê ji dinyayê ye. 1 YÛHENNA 2:16